

Thursday Men's
Trophy Round

A SQUARE

	TEAM	PTS	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L
A1	Travis Graham	255	Feb. 25	8:30	2	6		Mar. 4	6:30	5	5		Mar. 11	8:30	3	4		Mar. 18	6:30	6	3		Mar. 25	8:30	4	2	
A2	Shaun Parsons	231	Feb. 25	8:30	3	5		Mar. 4	6:30	6	4		Mar. 11	8:30	2	3		Mar. 18	6:30	5	6		Mar. 25	8:30	4	1	
A3	Rae Hainstock	219	Feb. 25	8:30	1	4		Mar. 4	6:30	4	6		Mar. 11	8:30	2	2		Mar. 18	6:30	6	1		Mar. 25	8:30	3	5	
A4	Jon Sawatzky	219	Feb. 25	8:30	1	3		Mar. 4	6:30	6	2		Mar. 11	8:30	3	1		Mar. 18	6:30	4	5		Mar. 25	8:30	2	6	
A5	Sam Antila	208	Feb. 25	8:30	3	2		Mar. 4	6:30	5	1		Mar. 11	8:30	1	6		Mar. 18	6:30	4	4		Mar. 25	8:30	3	3	
A6	Ken Allard	208	Feb. 25	8:30	2	1		Mar. 4	6:30	4	3		Mar. 11	8:30	1	5		Mar. 18	6:30	5	2		Mar. 25	8:30	2	4	

WIN = 15 LOSS = 9

B SQUARE

	TEAM	PTS	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L
B1	Darwin Graham	203	Feb. 25	8:30	5	6		Mar. 4	6:30	2	5		Mar. 11	8:30	4	4		Mar. 18	6:30	1	3		Mar. 25	8:30	6	2	
B2	Wayne McLellan	201	Feb. 25	8:30	4	5		Mar. 4	6:30	1	4		Mar. 11	8:30	5	3		Mar. 18	6:30	2	6		Mar. 25	8:30	6	1	
B3	Boyd Horning	199	Feb. 25	8:30	6	4		Mar. 4	6:30	3	6		Mar. 11	8:30	5	2		Mar. 18	6:30	1	1		Mar. 25	8:30	5	5	
B4	Brad Ritchie	197	Feb. 25	8:30	6	3		Mar. 4	6:30	1	2		Mar. 11	8:30	4	1		Mar. 18	6:30	3	5		Mar. 25	8:30	1	6	
B5	Jeff Zeimanski	197	Feb. 25	8:30	4	2		Mar. 4	6:30	2	1		Mar. 11	8:30	6	6		Mar. 18	6:30	3	4		Mar. 25	8:30	5	3	
B6	Konrad Johnason	192	Feb. 25	8:30	5	1		Mar. 4	6:30	3	3		Mar. 11	8:30	6	5		Mar. 18	6:30	2	2		Mar. 25	8:30	1	4	

WIN = 14 LOSS = 8

Thursday Men's
Trophy Round

C SQUARE

	TEAM	PTS	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L
C1	Ernie Lafreniere	186	Feb. 25	6:30	2	6		Mar. 4	8:30	5	5		Mar. 11	6:30	3	4		Mar. 18	8:30	6	3		Mar. 25	6:30	4	2	
C2	Mike Isaac	185	Feb. 25	6:30	3	5		Mar. 4	8:30	6	4		Mar. 11	6:30	2	3		Mar. 18	8:30	5	6		Mar. 25	6:30	4	1	
C3	Garth Arnason	182	Feb. 25	6:30	1	4		Mar. 4	8:30	4	6		Mar. 11	6:30	2	2		Mar. 18	8:30	6	1		Mar. 25	6:30	3	5	
C4	Garfield Armstrong	181	Feb. 25	6:30	1	3		Mar. 4	8:30	6	2		Mar. 11	6:30	3	1		Mar. 18	8:30	4	5		Mar. 25	6:30	2	6	
C5	Burt Wentzell	178	Feb. 25	6:30	3	2		Mar. 4	8:30	5	1		Mar. 11	6:30	1	6		Mar. 18	8:30	4	4		Mar. 25	6:30	3	3	
C6	Colin Rushton	170	Feb. 25	6:30	2	1		Mar. 4	8:30	4	3		Mar. 11	6:30	1	5		Mar. 18	8:30	5	2		Mar. 25	6:30	2	4	

WIN = 13 LOSS = 7

D SQUARE

	TEAM	PTS	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L	DATE	TIME	ICE	OPP	W/L
D1	Scott Dyck	167	Feb. 25	6:30	5	6		Mar. 4	8:30	2	5		Mar. 11	6:30	4	4		Mar. 18	8:30	1	3		Mar. 25	6:30	6	2	
D2	Todd Boisvert	165	Feb. 25	6:30	4	5		Mar. 4	8:30	1	4		Mar. 11	6:30	5	3		Mar. 18	8:30	2	6		Mar. 25	6:30	6	1	
D3	Terry Lamontagne	159	Feb. 25	6:30	6	4		Mar. 4	8:30	3	6		Mar. 11	6:30	5	2		Mar. 18	8:30	1	1		Mar. 25	6:30	5	5	
D4	Jon Cooper	158	Feb. 25	6:30	6	3		Mar. 4	8:30	1	2		Mar. 11	6:30	4	1		Mar. 18	8:30	3	5		Mar. 25	6:30	1	6	
D5	Dave Schneider	147	Feb. 25	6:30	4	2		Mar. 4	8:30	2	1		Mar. 11	6:30	6	6		Mar. 18	8:30	3	4		Mar. 25	6:30	5	3	
D6	Hugh McMillan	132	Feb. 25	6:30	5	1		Mar. 4	8:30	3	3		Mar. 11	6:30	6	5		Mar. 18	8:30	2	2		Mar. 25	6:30	1	4	

WIN = 12 LOSS = 6